

Vuk'uzenzele



Produced by: Government Communication & Information System (GCIS)

English/Setswana

Seetebosigo 2021 Kgatiso 2




Dreams
come
true for
Tafelkop
community
Page 4



Solar power
energises
Stellenbosch's
bright minds

Page 8

Alert Level 2 to spare lives and health facilities



South Africa has been placed on Adjusted Alert Level 2, as government introduces measures to delay the third wave of the virus.

Addressing the nation recently, President Cyril Ramaphosa said after several months of low transmission, the number of Coronavirus Disease (COVID-19) infections has risen sharply in several parts of the country over the past month.

"The provinces of Free State, Northern Cape, North West and Gauteng have reached the threshold of a third wave of infections.

"It may only be a matter of time before the country as a whole will have entered a third wave," the President warned.

Health protocols

According to health experts, the rise in new infections is because of an increase in social gatherings where people are not observing health protocols.

These protocols include wearing masks, social distancing, ensuring adequate ventilation and limits on the number of people who attend gatherings.

Other sites of increased transmission are funerals and so-called 'after tears' parties, as

Cont. page 2



To read Vuk'uzenzele download the GOVAPP on:



Search for SA Government on Google playstore or appstore

CONTACT US

Website: www.gcis.gov.za
www.vukuzenzele.gov.za

Tshedimosetso House:
1035 cnr Frances Baard and Festival streets, Hatfield, Pretoria, 00083



Vuk'uzenzele



@VukuzenzeleNews

Email: vukuzenzele@gcis.gov.za
Tel: (+27) 12 473 0353

FREE COPY NOT FOR SALE



Aforika Borwa e kgaratlhela ponelopele ya Molaotheo

Dingwaga tse di fetileng di le 60 ka la bo 31 Motsheganong 1961 puso ya tlhaolele ya Aforika Borwa e ne ya tsaya legato la gore e batla go nna naga ya rephaboliki, mme ka go dira jalo e ne ya supoga mo dinaleng tsa go laolelwa ke Bogosi jwa Britain.

Ka bomadimabe le fa re itse gore naga ya 'rephaboliki' e raya gore ke naga e e ikemetseng e e laolwang ke baagi ba yona le batho ba ba ba tlhophileng, mo nageng ya Aforika Borwa seno se ne se jalo.

Molaotheo wa rephaboliki ya puso ya tlhaolele o ne o ema nokeng Modimo a le mongwe fela, "yo a kgobokantseng badimo ba bona go tswa kwa dinageng tse dintsi tse di farologaneng mme ba ba neela lefatsheleno go nna la bona ba le esi".

Ono e ne e le Molaotheo yo o kwadilweng ke morafe yo monnye mo merafeng ya ka kwano mme o kwaletswe bona, e bile o ne o dirisa tumelo jaaka segai sa go sireletsas bosula jo ba neng ba bo dira. Molaotheo ono o ne o tlhomile tsamaiso ya puso e e direlang fela batho ba mmala o mosweu, e bile o ne e le bona fela ba ba letleletsweng go tsenela ditlhopho le go emela baagi mo pusong. Mo go ona go ne go sena Molaotlhomo wa Ditshwanelo tsa Batho.

Bontsi jwa baagi ba ne ba sa tseelwe tlhogong ka dikgatlhegelo tsa bona di ne di beetswe kwa tlasetlase mo ditaelong tsa motheo di le 121 di felelang teng tsa Molaotheo ono, mo kgaolong e e

neng e reilwe setlhogo sa 'Taolo ya Merero ya Bathobantsho, jalo le jalo'.

Mo molaetseng wa thelebišene Tonakgolo HF Verwoerd o ne a re: "Re tshwanetse go tlhabolola morafe yo mongwe le yo mongwe wa rona ka tsela e e rileng. Mo ntlheng eno thuso e re e tlhokang ke go busiwa ke botlhale jwa motho yo mosweu."

O ne a netefaletsa lefatshene gore, "re ipela go le maswe gore jaanong re setshaba se le sengwe".

Fela boammaruri tota e ne e le gore seoposengwe se a buang ka sona mo bathong ba naga ya rona se ne se se teng.

Re ne re le baagi mo nageng eo ditshwanelo tsa batho ba bangwe, katlego ya bona le botshelo jwa bona bo neng bo laolwa ke ba morafe yo mongwe.

Sebaka sa dingwagasome di le pedi, Molao wa Molaotheo wa Rephaboliki ya Aforika Borwa wa 1961 o ne o dirisiva jaaka komang kanna ya melao e e neng e gatelela 90% ya baagi ba Aforika Borwa.

Segopotso seno se se re gopotsang manyaapelo a a diragetseng se diragetse ka kgwedi e le nngwe le eo re neng re keteka segopotso sa ngwaga wa bo 25 wa fa e sale re tlhoma Kokoano ya Molaotheo ya Molaotheo wa temokerasi ya rona e ntshwa e e renang ka Molaotheo, e leng ona sesupo sa nneta sa merafe e e kopaneng go nna setshaba se le sengwe.

Gompiano re na le molao o le mongwe o o direlang setshaba se le sengwe. Rona rotlhe re itlhophetse ka bona thulaganyo ya puso e e

supang bokao ba mmatota ba puso ya rephaboliki.

Mo temokerasing ya rona ya rephaboliki re boletse gore motho mang le mang molao o tla ba direla ka go lekana, wa ba sireletska ka go lekana le go ba tswela molemo ka go lekana.


Gompiano mo nageng ya Aforika Borwa tsamaiso ya molao e mo diatleng tsa 'kgotlatshekelo tse di ikemetseng mme ditheo tsa molao di ikarabela mo Molaotheong.

Re tshelela mo nageng eo mo go yona motho mang le mang a nang le tshwanelo ya go ka leba kwa kgotlatshekelo go sireletska ditshwanelo tsa gagwe.

Re tshelela mo lefatsheng leo baagi ba ka tsenyang dikopo tsa semolao tsa go busediwa mafatshe a bokokokhukhu ba bona ba ba kileng ba ntshwa mo mafatsheng a bona ka dikgoka, mo nageng eo batho le ba malapa a bona ba sireletsigeng go ka ntshwa mo malapeng a bona ka mabaka a a tsewang ke phefo.

Re tshelela mo lefatsheng leo motho mang le mang a letleletsweng go dira sengwe le sengwe se setso sa gagwe se mo laelang go se dira. Eno ke naga e mo go yona motho mang le mang a letleletsweng go ka tsenela mogwanto o mongwe le o mongwe o a batlang go o tsenela a gwantela merero ya leago, dipolotiki le e mengwe le e mengwe e e mo gwetlheng ka fa teng.

Molaotheo wa naga ya rona o kwadilwe ka tsela eo mo go ona puso e tshwane-tseng go nna le maikarabelo, mo Batlhankedibagolo ba puso ba ikarabelang mo batlhankeding ba Palamente



ba ba romilweng ke baagi go emela dikgatlhegelo tsa bona.

Eno ke naga e mo go yona molao o dirisiwang ka go lekalekana mo baaging ba yona. Eno ke puso ya batho, e e direlang batho e bile e laolwa ke batho.

Fa puso ya tlhaolele e ne e pepesa ka makoko Molaotheo wa yona mo lefatsheng dingwaga di le 60 tse di fetileng, e ne e ithaa e re e fentse.

Mo lekwalong le Verwoerd a sa itshwenyang go le araba le Nelson Mandela a mo kwaletseng lona kgwedi pele naga e tlhomia go nna ya rephaboliki, mo teng o ne a eme ka le le reng mekgatlho ya go lwela kgololesego ya re nama ya kgapeletsa e thuba pitsa mme ka jalo e kgatlhanong le dikgato tsa go gapelediwa go busiwa ke puso ya basweu.

O ne a re ga go Molaotheo kgotsa mofuta ope wa puso o o tlhophilweng go dirisiwa ntle le go sekegela bona ba mmala wa sebilo tsebe o o tla retiwang gore o na le botho.

Ke boammaruri ga go thulaganyo epe e e ganetsang batho ba bangwe go nna le ditshwanelo e e kileng ya tshelela saruri. Le fa go tsere dingwagasome di le tharo gore mekgatlho ya kgololesego eno e iponele kgololesego eno,

kwa bokhutlhong re e bone.

Fa re konopela Molaotheo wa puso ya tlhaolele mo ditlakaleng tsa hisotori ya rona, re ne ra ikana ka Molaotheo o montshwa mmogo le methoe e mengwe e mentshwa.

Fa ke ne ke eme Kokoano ya Molaotheo ka lefoko dingwaga di le 25 tse di fetileng ke ne ka gatelela gore Molaotheo wa rona o tshwanetse go se nne fela bokao jwa mafoko jo bo kwadilweng mo paampitshaneng; o tshwanetse go diragatsa seo re se bonang ka matlho a nama mo matshelong a batho ba naga ya rona.

Fa re sa dire jalo, tokomane eno ya phetogo le tswelopele mo matshelong a rona e tla felelwa ke mosola le bokao mo bathong ba naga ya rona.

Ga re a bolo go tsaya ditshwetso tsa gore re batla go ipona re le setshaba se se ntseng jang. Re batla go nna le setshaba se se tlotlang seriti sa batho, se go nang le tekatekano mo go sona, se go nang le kgololesego e bile go sena tlhaolele.

Sebaka sa kotara ya ngwagakgolo re ntse re tsweletse go aga setshaba se re buang ka sona seno.

Re dirile kgatelopele e go seng ope yo a ka e ganetsang, mme le fa go le jalo re santse re tobane le dikgwetlo tse di seng kana ka sepe mme e bile gape go santse go le go gontsi go re santseng re tlhoka go go dira.

Jaaka re keteka segopotso sa go tsenya tirisong Molaotheo wa temokerasi ya rona, re tshwanetse go ikgopotsa gore re tswa kgakala go le kae moo puso ya nako eo e neng e itshametse ka tlhaolele ya bosemorafe, e ja batho ba bangwe ntshu, e tseela batho ba bangwe naga le dithoto le go ba gatelela mme ditiro tseo tsotlhre re ikinotse mo teng ga tsona.

Re tshwanetse go gopola gape le gore ke rona ba re ka dirang gore ponelopele e e tlhagelelang mo Molaotheong wa rona e tshele mme re e bone le ka mathlo a rona a namana.

Fa re ka netefatsa gore ma Aforika Borwa otlhe a kgonoga go diragatsa ditshwanelo tsa bona tsa molaotheo ka botlalo ntle le go kgorelediwa, ke teng moo ka boammaruri re tla nnag seoposengwe. ①

Ditoro tsa baagi ba Tafelkop di a diragadiwa



Moporesidente Cyril Ramaphosa o na le balemirui ba kwa Tafelkop, Limpopo, bao sešweng jaana ba sa tswang go abelwa makwalobopaki a gore ke bona beng ba dipolasa tseno tseo ba nang le sebaka ba ntse ba lema mo go tsona.

Setlhophpha sa balemirui ba kwa Tafelkop kwa Groblersdal, Limpopo, ke beng ba lefatshe la diheketa di le 189, leo ba ntseng ba lema mo go lona sebaka sa dingwaga di le 25.

Moporesidente Cyril Ramaphosa o neetse balemirui bano ba le 30 makwalobopaki a gore ke bona beng ba lefatshe leno morago ga gore Lefapha la Ditiro tsa Puso le Mafarathatlha a Setshaba le abelane ka lona gore le busediwe mo diatleng tsa baagi.

Lefatshe leno le na le boleng jwa madi a a fetang R25.5 milione mme ba le neetse balemirui bano ntle le gore ba le duelele le fa e le sente yo montsho.

"Gompieno e tota e le letsatsi le le itumedisang mo baaging ba Tafelkop, mo baaging ba Limpopo, le mo baaging botlhe ba Aforika Borwa.

"Gompieno re iponela ka matlho a rona ditoro tsa baagi di diragala. Ke toro e baagi bano ba e diretseng dingwaga di le 25 tse di fetileng go e bona e diragala," ga rialo Moporesidente mo moletlong wa go neela baagi naga eno. Balemirui bano ba ntse ba

lema mo lefatsheng leno fa e sale go tloga ka ngwaga wa 1996.

Ba ne ba kwadisa mokgatlho wa bona wa balemirui ba bagwebi ka bo ma 1990 ka leina la Tafelkop Farmers Association mme morago ba bolotsa letsholo la go simolola go athaathla ntlha eno le puso.

Ka ngwaga wa 2000, Lefapha la Temothuo la naga la nako eo le ne la tsena mo ditumelanong le Tafelkop Farmers Association go ya ka Lenaane la Pusetsodinaga go Beng ba Tsona gore Baagi ba le Dirisetse Temothuo.

Ka ngwaga wa 2009, Lefapha la Temothuo la Porofense ya Limpopo le ne la eletsa Lefapha la Ditiro tsa Puso gore lefatshe leno le neelwe balemirui ba lona.

Makwalobopaki ano a ne a kwadisiwa ka maina a balemirui bano sešweng jaana monongwaga.

Naga eno ga jaana mo go yona go jadilwe matlhare a motsoko, ditlhakantsuke tsa letseta mmogo le maungo le merogo.

Malapa a le 32 a itschedisa ka lefatshe leno mme e bile gape batho ba ka nna 128 ba neetswe ditiro tsa temothuo tsa go ya go ile mme ba bangwe gape ba ba ka fitlhlang

go 320 ke ba ba thapiwang nakwana.

Baagi ba bona phimolakeledi

Moporesidente o rile baagi bano ba kile ba ketefalediwa botshelo mo dinwageng tse di fetileng mme "makwalobopaki ano a madulo a tla phimolakeledi ya baagi bano ba ba iphotlhereng".

"Re santse re gakologelwa sentle setlhogo se batho ba motse ono, mmogo le ba bangwe go ralala le naga ya rona, ba se dirilweng fa ba ne ba siiwa ba iphotlhere, ba utswediva lefatshe le go ntshiwa ka dikgoka mo dinageng tsa bobona.

"Re santse re gakologelwa setlhogo se se neng se diriwa mo dipolaseng tseno tsa mono Limpopo, mo baagi ba mo dipolaseng ba neng ba gapelediwa go duelela bonno jwa bona mo dipolaseng ka go direla mong wa polasa ntšwa lefatshe leo e le la bo ntatemogolokhukhu ba bona, mme e bile gape ba kganediwa go ka nna beng ba mafatshe, ke raya gona le go kganediwa go fudisa le diphologolo tsa bona mo mafatsheng ao."

O ne a tlaleletsa gape le ka gore badiri ba kwa dipolaseng ba bathobatsho ba

ne ba boga le go jewa ntshu mo porofenseng eno e mo nakong e e fetileng e neng e bidiwa Northern Transvaal.

"Re santse re gakologelwa le ka fao puso ya tlhaolele e neng e eme nokeng balemirui ba yona ka go ba tlamela ka ditlhokwa tsa temothuo, thuso ya setegeniki le go ba bulela mejako ya gore go nne bonolo gore ba adime madi gore ba kgone go aga dikgwebo tsa bona, fabalemirui ba ba potlana ba bathobantsho bona ba ne ba tlogelwa go wela mo molelong."

Go fetola intaseteri ya temothuo

Moporesidente a re kgato eno ya go neela baagi naga e re naya tsholofelo ka ntlha ya gore e bontsha sentle gore intaseteri ya temothuo e ka fetolwa fa fela go na le tshegetso le ditshono tse di lekaneng go tswela naga molemo.

"Re itumediswa ke kgate-lopele e re e bonang gonne letsatsi le lengwe le le lengwe Letsholo la rona la Pusetso ya Dinaga le tswelela go gola.

"Go fitlha mo motsing ono, puso e setse e buseditse beng ba dinaga dinaga tsa bona tsa bogolo jwa diheketa di le dimilione di le tlhano, e leng bogolo jo bo dirang palogotlhe ya dipolasa di le 5 500 tseo di buseditseng mo diatleng tsa bajalefa ba le 300 000."

Go fitlha mo motsing ono, dithulaganyo tsa pusetso ya naga di tswetse molemo badiradikopo tsa pusetso ya naga ba feta dimilione di le pedi mme seno se buseditse beng dinaga di ka dira diheketa di le dimilione di le 2.7.

"Pusetso ya dinaga ga e di-riwe go lebeletswe fela gore re baakanye tlhakantsuke e puso ya mo malobeng e e tlhodileng, re phimole baagi 'keledi le go dira gore re nne seoposengwe. Pusetso eno

ya dinaga e tshwanetse gape e tlhabolole ikonomi. Lephata la temothuo le dikgwebo tsa temothuo di tshwanetse go fetola seemo sa ikonomi mo metseselegae," ga rialo Moporesidente Ramaphosa.

Puso e logana le maano a go tlhomha setheo sa go samagana le merero pusetso ya mafatshe le masimo gore se sale morago kgang ya pusetso ya dinaga.

"Re sekasekana le dipholsi tsa rona tsa mo malobeng go bona gore di nnile mosola go le kanakang. Ntlha eno ya pusetso ya dinaga re tla e rarabolola ka bonako."

Go siamisa diphoso tse di dirilweng mo malobeng

Moporesidente o rile puso e semeletse go siamisa diphoso tse di dirilweng ke puso ya tlhaolele le tseo di dirilweng fa puso ya temokerasi e ne e simolola.

"Re dira seno go supa tlottla ya rona mo bathong bao ba neng ba tshela le rona; mo go bao e neng e le baagi ba lefelo leno."

Pusetso ya dinaga e bo-tlhokwa thata mo go direng gore naga ya rona e se tlhaele dijo go fepa batho ba yona, mo go direng gore botlhe ba nne le seabe mo go ageng ikonomi, le mo go direng gore maAforika Borwa a nne le bokamoso jo bo botoka, Moporesidente o tlaleeditse ka go rialo.

Moporesidente o ikuetse mo balemiruing ba kwa Tafelkop gore ba sole lefatshe la bona mosola gore le tswele baagi botlhe molemo.

"La gono letsatsi le tlisa boitumelo jo bo seng kana ka sepe mo go nna mo tirong ya me; go bo ke tlie fano ke na le lona go bona dijalo tsa lona.

"Ga ke na pelaelo epe mo go nna gore boineelo le matsapa a botlhe ba ba nnileng le seabe e tla nna tsona tse di thusang go dira gore porojeke eno e tswelele go atlela," o tlhalositse jalo.

Monnasetulo wa Tafelkop Farmers Association Jerry Sefolosha o ne a leboga puso jaaka e dirile gore balemirui ba ba ntseng ba lema lefelo leno sebaka sa dingwagsome tse di fetileng e feletse e le bona beng ba polasa eno. 